



Broj: 22-44-823-2/17
Sarajevo, 27.04.2017. godine

PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponudu za nabavka usluga – iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme, dostavlja se.-

Poštovani,

U ime Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, pozivam vas da dostavite ponudu u postupku Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14 – u daljnjem tekstu: ZJN), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa ZJN i ovom tenderskom dokumentacijom (u daljnjem tekstu: TD).

1. OPŠTI PODACI

1.1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ	Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo
Adresa	Ul. Hamida Dizdara br. 1., 71000 Sarajevo
IDB/JIB	4200665390008
Telefon	033/201-595
Faks	033/560-453
Web adresa	<u>www.kucz.ks.gov.ba</u>



1.2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osoba	Fahrudin Pribišić
Telefon	033/556-672
Faks	033/556-671
E-mail:	<u>fahrudin.pribisic@kucz.ks.gov.ba</u>

1.3. Popis privrednim subjektima s kojima je ugovorni organ u sukobu interesa

Nema privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa u skladu sa članom 52. ZJN.

2. PREDMET NABAVKE

2.1. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je: „Nabavka usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme“, prema Tehničkim specifikacijama koje se nalazi u Aneksu VIII ove TD.

Oznaka i naziv iz JRJN:

70220000-9 Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup,
50333000-8 Usluge održavanja radiokomunikacijske opreme.

Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki usluga: 16.

Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Nabavka usluga.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 34.000,00 KM.

Predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 2 (dvije godine) od dana stupanja okvirnog sporazuma na snagu.

Nije predviđena podjela na lotove.

Količine predmetne nabavke su naznačene u Tehničkim specifikacijama, koja se nalaze u Aneksu VIII ove TD.



2.2. Usluge će se pružati 2 (dvije) godine od dana obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.

2.3. Mjesto pružanja usluga je Sarajevo.

2.4. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Plaćanje izabranom ponuđaču, će se vršiti na način i po uslovima navedenim u nacrtu okvirnog sporazuma na žiro račun ponuđača, koji je dostavljen u ponudi.

3. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

3.1. Lična sposobnost – član 45. ZJN

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

- a) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tač. a) do c) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) u formi utvrđenoj u Aneksu IV ove TD. Izjava ne može biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

- a) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;



- c) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže ovom TD. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

3.2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti – član 46. ZJN

Ponuđač mora biti registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je predmet ove javne nabavke.

U svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđač je dužan dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke. Dokazi se dostavljaju kao originali ili ovjerena kopija. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.



3.3. Ekonomska i finansijska sposobnost – član 47. ZJN

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazati da mu račun nije bio blokiran u posljednjih šest mjeseci.

U svrhu dokazivanja traženog uslova ponuđač je dužan dostaviti popunjenu Izjavu ovjerenu od strane ponuđača u formi utvrđenoj u Aneksu V ove TD, koja ne smije biti starija od datuma objave obavještenja za predmetnu nabavku, te dostaviti obične kopije slijedećih dokumenata:

- izvještaja o svim računima koje ima ponuđač izdat od Centrale banke BiH i potvrde od svih banaka navedenih u pomenutom izvještaju da račun ponuđača nije bio blokiran u posljednjih šest mjeseci – potvrda banke o solventnosti;

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke, dostaviti originalne ili ovjerene kopije dokumenata kojima dokazuju ekonomsku i finansijsku sposobnost.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova iz tačke 3.3. ove TD.

3.4. Tehnička i profesionalna sposobnost – čl. 48 i 50. ZJN

Ponuđač po pitanju tehničke i profesionalne sposobnosti treba ispuniti slijedeće minimalne uslove:

- a) da ima uspješno iskustvo kao osnovnog ugovarača u realizaciji najmanje dva ugovora koji su u vezi s predmetnom nabavkom, čiji zbirni iznos (kumulativno, a može i jednog ugovora) je jednak ili veći od procijenjene vrijednosti predmetne nabavke u posljednje tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine;
- b) da raspolaže sa kadrovskim kapacitetima, odnosno tehničkim osobljem koje je osposobljeno za održavanje opreme: „MOTOROLA SOLUTIONS“, „CISCO“, „CAMBIUM“, „NEOCOM“, „CODAN“ i „FUJITSU“, koje će ponuđač u slučaju dodjele okvirnog sporazuma angažovati u punoj mjeri na njegovoj implementaciji, odnosno održavanju radio komunikacijske i informacijske opreme čiji spisak se nalazi u Tehničkim specifikacijama u Aneksu VIII ove TD.
- c) da je tehnički opremljen i osposobljen za pružanje predmetnih usluga, odnosno da ima na raspolaganju servis (vlastiti servis ili ovlašteni servis s kojim ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji), koji mora posjedovati najmanje: system analizator, komunikacijski test set, osciloskop, signal generator, analizator baterija, Watmetar/SWR metar, kompletan softver i hardver za programiranje i reprogramiranje radio uređaja, telefonske centrale i kompletnu servisnu dokumentaciju za opremu koja je predmet ove nabavke, kao i da taj servis ima osigurano stalno dežurstvo 24 sata dnevno, 365 dana u godini (24/7/365) za prijavu kvara, te da je taj servis sposoban da u vremenskom periodu od najviše dva sata od vremena prijave kvara od strane ovlaštenih lica Ugovornog organa



izaći na teren i pristupiti otklanjanju kvara na opremi koja je predmet ove nabavke u toku trajanja okvirnog sporazuma.

Obrazloženje: Stalno dežurstvo 24 sata dnevno, 365 dana u godini (24/7/365) za prijavu kvara i vremenski period od najviše dva sata za servis se traži iz razloga što je predmetna oprema u funkciji neposredne zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, pa je zbog toga neophodan brz odgovor u slučajevima neispravnosti iste, odnosno kvara.

U svrhu dokazivanja uslova iz tač. a) do c) ponuđač je dužan dostaviti:

a) Spisak uspješno izvršenih ugovora iz tačke 3.4. pod a) ove TD uz potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju. Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora, navode o uredno izvršenim ugovorima.

b) Spisak tehničkog osoblja koje će biti angažovano na održavanju opreme koja je predmet ove nabavke (sa podacima o njihovoj stručnoj spremi i certifikatima koje posjeduju) koji će u slučaju dodjele sporazuma biti u punoj mjeri angažovani na njegovoj realizaciji.

Potrebno je priložiti ovjerene kopije certifikata o obučenosti minimalno navedenog nivoa ili ekvivalent, a za najmanje jednog radnika u slijedećim oblastima:

- Motorola Solutions Technical certifikat za MOTOTRBO IP Site Connect sistem,
- CISCO CCIE certifikat za VOIP telefoniju,
- CAMBIUM Networks Technical za ePMP Training,
- NEOCOM – Trbonet software,
- CODAN – Održavanje NGT sistema,
- FUJITSU – Primergy support Engenieer.

Uz spisak tehničkog osoblja dostaviti izvod PIO (sa imenima i prezimenima radnika) kao dokaz da su navedeni radnici u radnom odnosu kod ponuđača. Ukoliko angažovano osoblje nije u stalnom radnom odnosu kod ponuđača, dostaviti kopiju Ugovora o angažmanu zahtijevanog osoblja, sa jasno navedenim ugovornim obavezama.

c) Izjava kojom potvrđuje da posjeduje vlastiti servis ili kopiju potpisanog ugovora o poslovnoj saradnji sa ovlaštenim servisom, kao i opis servisa sa spiskom opreme koja mu je na raspolaganju, sa kopijama certifikata o izvršenoj kalibraciji za instrumente koji podliježu ovoj obavezi.

Izjavu kojom potvrđuje da njegov vlastiti servis ili ovlašteni servis s kojima ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji ima osigurano stalno dežurstvo 24 sata dnevno, 365 dana u godini (24/7/365) za prijavu kvara, te da se obavezuje da će taj servis u vremenskom periodu od najviše dva sata od vremena prijave kvara od strane ovlaštenih lica Ugovornog organa izaći na teren i pristupiti otklanjanju kvara na opremi koja je predmet ove nabavke u toku trajanja okvirnog sporazuma.



Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova iz tačke 3.4. ove TD.

Ponuđač koji ne dostavi tražene dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tač. 3.1., 3.2., 3.3. i 3.4. ove TD ili ih ne dostavi na način kako je zahtijevano u tim tačkama bit će isključen iz daljnjeg učešća u ovom postupku javne nabavke zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

3.5. Pisana izjava ponuđača iz člana 52. ZJN

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci i to u formi utvrđenoj u Aneksu VI ove TD.

4. PRIPREMA PONUDE

4.1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati najmanje:

- a) Popunjen Obrazac za ponudu, koji se nalazi u Aneksu II ove TD;
- b) Popunjen Obrazac za cijenu ponude, koji se nalazi u Aneksu III ove TD;
- c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačkama od b) do d) ZJN, koja se nalazi u Aneksu IV ove TD;
- d) Dokaze o sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, koja je predmet ove javne nabavke iz tačke 3.2. ove TD;
- e) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. ZJN koja se nalazi u Aneksu V ove TD, kao i dokumenta, koja se traže tačkom 3.3. ove TD u svrhu dokazivanja ekonomske-finansijske sposobnosti;
- f) Dokaze koji se traže tačkom 3.4. ove TD u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti;
- g) Pisanu izjavu ponuđača iz člana 52. Zakona, koja se nalazi u Aneksu VI ove TD;
- h) Spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim, propisno popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja se nalazi u Aneksu VII ove TD;
- i) Nacrt okvirnog sporazuma propisno popunjen i potpisan od strane ponuđača u skladu sa formom koja je data u Aneksu IX ove TD;
- j) Popis dokumenata uz ponudu koja čini sadržaj ponude.



4.2. Troškovi pripreme i dostavljanja ponude

Ponudač snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njegove ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

4.3. Način pripreme ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelovi ponuda kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve stranice ponude moraju biti numerisani na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

4.4. Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u dva primjerka, od čega jedan original na kojem će čitko pisati: „**ORIGINAL PONUDE**“ i drugi kopija na kojem će čitko pisati: „**KOPIJA PONUDE**“. Kopija ponude treba da sadrži sva dokumenta koja sadrži original. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte, koje su opet upakovane u jednu zajedničku koveru ili paket.

Ponude se predaju na protokol Ugovornog organa, u kancelariji br. 304. ili putem pošte, na adresu Ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
Ul. Hamida Dizdara br. 1., 71000 Sarajevo

Ponuda za nabavku:

„Nabavka usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme“

Broj nabavke: PN-JNU-16/17

Sa naznakom: „NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača



4.5. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmijena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmijeni ili dopuni ponude. Ponuđač može prije isteka roka za podnošenje ponuda odustati od svoje ponude, dostavljanjem Ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

4.6. Povjerljivost dokumentacije ponuđača

Ponuđači mogu napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim i to u formi obrasca utvrđenog u Aneksu VII ove TD.

Ukoliko ponuđač ne dostavi ovaj obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac smatrat će se da njegova ponuda ne sadrži povjerljive informacije, te ista po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. ZJN ne mogu proglasiti povjerljivim, Ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.

4.7. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda.

4.8. Jezik i pismo ponude

Ponuda i sva ostala dokumentacija uz ponudu se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Također, sva korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i Ugovornog organa će se obavljati na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Izuzetno dio prpratne dokumentacije (štampana literatura, katalozi, brošure, i sl.), koji se odnose na ocjenu tehničkih specifikacija može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju obavezno se prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen. Izuzetno dio prpratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju obavezno se prilaže i prevod tog dijela prpratne dokumentacije na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen.

4.9. Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana, računajući od isteka za podnošenje ponuda.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.



U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

U periodu produženja važenja ponude ponuda se ne može mijenjati.

5. MJESTO, DATUM I VRIJEME ZA PRIJEM I OTVRANJE PONUDA

5.1. Podaci za dostavu ponuda

Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 4.3. ove TD i to:

Ugovorni organ	Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo
Adresa	Ul. Hamida Dizdara br. 1., 71000 Sarajevo
Kancelarija	304., II sprat, protokol Ugovornog organa
Datum	09.05.2017. godine
Vrijeme do kada se primaju ponude	12:00 sati

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog ove TD.

5.2. Podaci o otvaranja ponuda

Ugovorni organ	Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo
Adresa	Ul. Reisa Džemaludina Čuševića br.1., 71000 Sarajevo
Kancelarija	16., suteran zgrade Vlade Kantona Sarajevo, sala Ugovornog organa
Datum	09.05.2017. godine
Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda	12:30 sati



Svi ponuđači koji su na vrijeme dostavili svoje ponude ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati postupku javnog otvaranja ponuda. Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda, Komisiji za nabavku Ugovornog organa dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju ponuda za predmetnu nabavku u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći, predstavnik ponuđača može, kao i sva druga zainteresovana lica prisustvovati postupku javnog otvaranja ponuda, ali bez prava potpisa Zapisnika o otvaranju ponuda ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime privrednog subjekta-ponuđača.

6. KRITERIJ DODJELE UGOVORA I CIJENA

6.1. Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora – okvirnog sporazuma je najniža cijena.

6.2. Cijena ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (KM). Ponude koje se dostave u nekoj drugoj valuti su neprihvatljive i kao takve će biti odbačene.

Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu ponude, koja je nepromjenjiva i koja se ne može mijenjati u toku izvršenja okvirnog sporazuma.

Ponuđač treba popuniti Obrazac za ponudu (Aneks II) i Obrazac za cijenu ponude (Aneks III), koje čine sastavni dio ove TD u skladu sa svim zahtjevima TD.

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

7. OSTALI PODACI

7.1. Obavještenje o dodjeli

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci Ugovornog organa o rezultatima postupka predmetne javne nabavke, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno.

Uz obavještenje o rezultatima postupka, Ugovorni organ će svim ponuđačima dostaviti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka javne nabavke, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.



7.2. Informacije o načinu preuzimanja TD

TD za predmetni podrupak javne nabavke se može preuzeti na web stranici Ugovornog organa (www.kucz.ks.gov.ba), uz obavezno pismeno obavještenje Ugovornom organu da je preuzeta TD, kao i datum i vrijeme preuzimanja TD. Ponuđači koji preuzmu TD, a ne obavijeste pismeno Ugovorni organ da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli TD i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.

Ugovorni organ će također, TD dostaviti ponuđačima zajedno s pozivom za dostavu ponude, te je učiniti dostupnom u skladu sa članom 55. ZJN, ostalim ponuđačima na jedan od načina za koji se oni opredijele.

Za preuzimanje TD ne plaća se naknada.

7.3. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je Ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi ZJN ili podzakonskih akata imate pravo uložiti žalbu Ugovornom organu.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, kao prvostepenog organa na način propisan odredbama člana 99. Zakona, a u rokovima utvrđenim u članu 101. Zakona.

Ugovorni organ će postupati po žalbi na način propisan odredbama člana 100. Zakona.

PRILOZI:

- Aneks I – Obavještenje o nabavci,
- Aneks II – Obrazac za ponudu,
- Aneks III – Obrazac za cijenu ponude,
- Aneks IV – Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona,
- Aneks V – Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona,
- Aneks VI – Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 52. Zakona,
- Aneks VII – Spisak povjerljivih informacija,
- Aneks VIII – Tehničke specifikacije predmeta nabavke,
- Aneks IX – Nacrt okvirnog sporazuma.

DIREKTOR

mr. Mustafa Kovač



E-mail: kucz@kucz.ks.gov.ba; www.kucz.ks.gov.ba
tel: + 387 33 201 595; + 387 33 443 720; fax: +387 33 560 453
71000 Sarajevo, Hamida Dizdara 1



Aneks I



Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba



Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu: 28.4.2017. u 10:18

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

282-7-2-24-3-8/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB	4200665390008
Kontakt osoba	Fahrudin Pribišić
Adresa	Hamida Dizdara 1
Poštanski broj	71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad	Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon	(033) 443-720
Faks	(033) 560-453
Elektronska pošta	kucz@kucz.ks.gov.ba
Internet adresa	

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo



Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum
Jedan ponuđač
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
37000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme
II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)



	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	70220000-9	Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup
Dodatni predmet(i)	50333000-8	Usluge održavanja radiokomunikacijske opreme

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne



III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.5.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	9.5.2017. 12:00:00
-----------------	--------------------

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme	9.5.2017. 12:30:00
-----------------	--------------------

Adresa i mjesto	Ul. Reisa Džemaludina Čuševića br.1., 71000 Sarajevo, kancelarija br. 16., suteran zgrade Vlade Kantona Sarajevo, sala Ugovornog organa
-----------------	---

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD za predmetni podrupak javne nabavke se može preuzeti na na web stranici Ugovornog organa (www.kucz.ks.gov.ba), uz obavezno pismeno obavještenje Ugovornom organu da je preuzeta TD, kao i datum i vrijeme preuzimanja TD. Ponuđači koji preuzmu TD, a ne obavijeste pismeno Ugovorni organ da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli TD i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.

Ugovorni organ će također, TD dostaviti ponuđačima zajedno s pozivom za dostavu ponude, te je učiniti dostupnom u skladu sa članom 55. ZJN, ostalim ponuđačima na jedan od načina za koji se oni opredijele.
Za preuzimanje TD ne plaća se naknada.



Aneks II

OBRAZAC ZA PONUDU

Broj nabavke: **PN-JNU-16/17**

Broj obavještenja s Portala JN: **282-7-2-24-3-8/17**

UGOVORNI ORGAN

Ugovorni organ	Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo
Adresa	Ul. Hamida Dizdara br. 1., 71000 Sarajevo

PONUĐAČ (upisati podatke)

Naziv ponuđača	
Adresa	
ID broj	
Broj žiro računa	
Da li je ponuđač je u sistemu PDV-a	
Adresa za dostavu pošte	
E-mail	

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabave.

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	



IZJAVA PONUĐAČA

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci _____, dana _____, dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. (broj nabavke koji je dao ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za pružanje usluga u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je _____ KM

Popust koji dajemo na cijenu je _____ KM

Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je _____ KM

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) _____ KM

Ukupna cijena za ugovor-okvirni sporazum je _____ KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ovog ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*Ukoliko se na ponudu može primijeniti preferencijalni faktor domaćeg, zaokružiti broj (4.).

**Ukoliko se na ponudu ne može primijeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg:



5. Ova ponuda važi ____ dana (slovima: _____) (broj dana se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima) računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do __.__.2017. godine.
6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja ponuđača: _____

Potpis ovlaštenog lica: _____

Mjesto i datum: _____

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

[*Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih*]



Broj nabavke: PN-JNU-16/17

Aneks III

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – USLUGE

Strana ____ od ____

Naziv ponuđača _____

Ponuda br. _____ od _____ godine

R. br.	Opis usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (u KM bez PDV-a)	Ukupna cijena (u KM bez PDV-a)
1.	Iznajmljivanje prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom na lokaciji Orlić	Mjesec	24		
2.	Iznajmljivanje prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom na lokaciji Bjelašnica	Mjesec	24		
3.	Održavanje radio komunikacijske i informacijske opreme navedene u Aneksu VIII - Tabela 1 Spisak radio komunikacijske i informacijske opreme koju treba održavati	Mjesec	24		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a					
POPUST					
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a					
IZNOS PDV-a 17%					
UKUPNA CIJENA SA URAČUNATIM POPUSTOM I PDV-om					

ZA PONUĐAČA

(upisati ime i prezime ovlaštenog lica)

M.P.

(vlastoručni potpis ovlaštenog lica)

NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izražene u konvertibilnim markama (KM). Za svaku stavku mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računarskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.



Aneks IV

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od b) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

(navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti),

ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (grad/opština) na adresi _____ (ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke: „**Nabavka usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme**“, a kojeg provodi ugovorni organ **Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo** za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u krivičnom postupku osuđen za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka ili je pak predmet likvidacionog postupka;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.



U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od b) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ u skladu sa članom 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da falsifikovanje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također, izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke u skladu sa članom 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod navedenih organa.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat nadležnog organa

M.P.



Aneks V

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka a) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

(navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti),

ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (grad/opština) na adresi _____ (ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke: „Nabavka usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme“, a kojeg provodi ugovorni organ **Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo** za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka a) su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačka a) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ u skladu sa članom 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da falsifikovanje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđače (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

Potpis i pečat ponuđača/kandidata

M.P.



Aneks VI

**PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani _____ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

_____ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti),

ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (grad/opština) na adresi _____ (ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke: „**Nabavka usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme**“, a kojeg provodi ugovorni organ **Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo** za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.



4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Mjesto i datum davanja izjave:

Izjavu dao:

M.P.

Potpis i pečat nadležnog organa



Aneks VII

MEMORANDUM PONUĐAČA

**SPISAK
POVJERLJIVIH INFORMACIJA**

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

U _____, __. __. 2017. godine

ZA PONUĐAČA

(upisati ime i prezime ovlaštenog lica)

M.P.

(vlastoručni potpis ovlaštenog lica)



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora
i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja
radio komunikacijske i informacijske opreme

R. br.	Naziv usluge	Opis usluge
1.	Iznajmljivanje prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom na lokaciji Orlić	<p>Lokacija Orlić na kojoj je potreban zakup ima geografske koordinate N 43°52'40" E 18°21'47". Oprema se trenutno nalazi na objektu pravnog lica koji je u prethodnom periodu pružao usluge Ugovornom organu. S obzirom da postoji više objekata na ovoj lokaciji, ponuđač s kojim Ugovorni organ sklopi okvirni sporazum dužan je o vlastitom trošku premjestiti opremu i pustiti je u rad na drugom objektu na lokaciji Orlić. Pod uslugama najma lokacije za instaliranje opreme radio veze podrazumijeva se iznajmljivanje prostora, redovno napajanje električnom energijom i preventivno održavanje i dijagnosticiranje kvara repetitora. Pored prostora u objektu ponuđač treba obezbjediti i mjesta na antenskom stubu radio relejnog objekta za montažu antena.</p> <p>Karakteristika opreme koja se instalira u objektu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kabinet: 50x60x80 cm (DxŠxV)• Repetitor: Motorola SLR5500• Maksimalna potrošnja kabineta: 360 W (prosječna potrošnja 65Wh)• Izlazna RF snaga repetitora: 25W• Dobitak VHF antene je 5dBd• Sva oprema je ugrađena u kabinet (uključujući akumulator za backup napajanje). <p>Antenski stub:</p> <ul style="list-style-type: none">• Na stub se montira antena CelWave PD220 (visina antene 5 m, za povezivanje antene i repetitora se koristi antenski kabl HELIAX H500)• na stub se montira i linkovska antena ePMP FORCE 110 (dimenzije 50x30 cm, za povezivanje linkovske antene i repetitora koristi se FTP kabl).



R. br.	Naziv usluge	Opis usluge
2.	Iznajmljivanje prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom na lokaciji Bjelašnica	<p>Lokacija Bjelašnica na kojoj je potreban zakup ima geografske koordinate N 43°42'14" E 18°15'24". Oprema se trenutno nalazi na na objektu pravnog lica koji je u prethodnom periodu pružao usluge Ugovornom organu. S obzirom da postoji više objekata na ovoj lokaciji, ponuđač s kojim Ugovorni organ sklopi okvirni sporazum dužan je o vlastitom trošku premjestiti opremu i pustiti je u rad na drugom objektu na lokaciji Bjelašnica. Pod uslugama najma lokacije za instaliranje opreme radio veze podrazumijeva se iznajmljivanje prostora, redovno napajanje električnom energijom i preventivno održavanje i dijagnosticiranje kvara repetitora. Pored prostora u objektu ponuđač treba obezbjediti i mjesta na antenskom stubu radio relejnog objekta za montažu antena.</p> <p>Karakteristika opreme koja se instalira u objektu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kabinet: 50x60x80 cm (DxŠxV)• Repetitor: Motorola SLR5500• Maksimalna potrošnja kabineta: 360 W (prosječna potrošnja 65Wh)• Izlazna RF snaga repetitora: 25W• Dobitak VHF antene je 5dBd• Sva oprema je ugrađena u kabinet (uključujući akumulator za backup napajanje). <p>Antenski stub:</p> <ul style="list-style-type: none">• Na stub se montira antena CelWave PD220 (visina antene 5 m, za povezivanje antene i repetitora se koristi antenski kabl HELIAX H500)• na stub se montira i linkovska antena ePMP FORCE 110 (dimenzije 50x30 cm, za povezivanje linkovske antene i repetitora koristi se FTP kabl).



R. br.	Naziv usluge	Opis usluge
3.	<p>Održavanje radio komunikacijske i informacijske opreme navedene u <i>Tabeli 1 - Spisak radio komunikacijske i informacijske opreme koju treba održavati, koja se nalazi u prilogu</i></p>	<p>Ponudena cijena održavanja opreme koja je navedena u priloženoj <i>Tabeli 1 - Spisak radio komunikacijske i informacijske opreme koju treba održavati</i>, mora obuhvatiti sve troškove radne snage i transporta za radove u preventivnom i interventnom održavanju, bez obzira koliko će ih biti u ugovornom periodu. Održavanje radio komunikacijske i informacijske opreme, se sastoji iz dva segmenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preventivno održavanje opreme i • Interventno održavanje opreme. <p>Preventivno održavanje opreme se mora izvršiti najmanje dva puta godišnje, a obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • po potrebi izmjenu parametara uređaja • kompletno mjerenje primopredajnika svih radio uređaja • pregled i optimizacija dispečerske aplikacije • pregled i optimizacija telefonskih centrala • sitne opravke uređaja • testiranje baterijskih napajanja • testiranje i mjerenje antenskih sistema • otklanjanje smetnji <p>Interventno održavanje opreme obuhvata slanje servisne ekipe u slučaju bilo kakvog zastoja u sistemu, a prema pozivu ovlaštenih osoba Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo. Odziv na kvar mora u roku od dva sata nakon prijave kvara. Obaveze izabranog ponuđača za interventno održavanje opreme su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osigurati stalno dežurstvo 24 sata dnevno, 365 dana u godini (24/7/365) za prijavu kvara i na vrijeme dostaviti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo kontakt telefon i e-mail adresu dežurnog servisera. • U slučaju kvara izaći na teren u roku od najviše 2 sata po pozivu • Svaki kvar otkloniti u najkraćem mogućem roku • Uvijek na zalihama imati određen broj zamjenske opreme i rezervnih dijelova • Za svaku intervenciju i obavljeni servis sačiniti odgovarajući zapisnik • Utrošeni materijal prilikom opravke fakturisati na osnovu posebnih narudžbenica.



Tabela 1

**SPISAK
RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME
KOJU TREBA ODRŽAVATI**

- Radio repetitor DMR Motorola Solutions SLR5500 (ex DR3000) sa pripadajućom opremom, kao i antenskim sistemom za navedeni repetitor Celwave PD220 ... 2 kompleta;
- Oprema za povezivanje repetitora (WLAN) Cambium Networks ePMP Force110 (ex PTP250) ... 2 kompleta;
- Fiksna radio stanica DMR Motorola Solutions DM4600 sa priborom ... 23 kompleta;
- Fiksna radio stanica DMR Motorola Solutions DM4400 sa priborom ... 2 kompleta;
- Mobilna radio stanica DMR Motorola Solutions DM4601 sa pretvaračem AlphaTronix PV12i i antenom Atelcab T-AT960 ... 27 kompleta;
- Ručna radio stanica DMR Motorola Solutions DP4801 ... 42 kompleta;
- Ručna radio stanica DMR Motorola Solutions DP4601... 33 kompleta;
- Fiksni KT radio uređaj CODAN ENVOY i MIL/STANAG 2G Data 2210 Retro Fit modem sa opremom za povezivanje KT-UKT veze CODAN Crosspatch 3031 i sa opremom za povezivanje sa CODAN Telephone interconnect 3033 ... 1 komplet;
- Radio server sa priborom Fujitsu Primergy RX1330M1 sa monitorom B19-7 i pripadajućom opremom ... 2 kompleta;
- Dispečerska aplikacija NEOCOM Trbonet Enterprise licenca sa audio priborom ... 2 kompleta;
- Komunikacijski LAN switch D-link DGS-1500-28 ... 2 kompleta;
- IP PBX telefonska centrala CISCO koja se sastoji od: servera (hardver + sistemski i aplikacijski software), rutera (2 komada), switch i CISCO telefona (7 komada) ... 1 komplet;
- telefonske centrale PANASONIC TDA 100 ... 1 komplet;
- Održavanje računarske opreme u Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite i Dispečerskom centru PVJ Kantona Sarajevo.



Aneks IX

**NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA
o pružanju usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih
uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i
informacijske opreme**

I SPORAZUMNE STRANE

1. **Kantonalna uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo**, ul. Hamida Dizdara br. 1., Sarajevo, koju zastupa direktor, mr. Mustafa Kovač, ID broj: 4200665390008 (u daljnjem tekstu: **Naručilac**), i
2. _____, ul. _____ br. __., _____, kojeg zastupa direktor, _____, ID broj: _____ (u daljnjem tekstu: **Izvršilac**),

U daljnjem tekstu Okvirnog sporazma, kada se **Naručilac** i **Izvršilac** navode zajednički, tj. zbirno, tada su označeni kao „**Sporazumne strane**“.

II OSNOV ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Osnov za zaključenje ovog Okvirnog sporazuma je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, **Naručioca** broj: 22-44-823-__ od __.__.2017. godine.

III PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 1.

Predmet ovog Okvirnog sporazuma je nabavka usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, prema Tehničkim specifikacijama, koje su navedene u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponudu **Naručioca**, broj: 22-44-823-2/17 od 27.04.2017. godine, kao i u Ponudi **Izvršioca**, br. _____ od __.__.2017. godine, koje čine sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma.

Okvirni sporazum se zaključuje na period od 2 (dvije) kalendarske godine, a primjenjivat će se od __.__.2017. godine do __.__.2019. godine.



Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1. ovog Okvirnog sporazuma, pružati u svemu prema uslovima postavljenim u Tehničkim specifikacijama Naručioca i svoj Ponudi br. _____ od __.__.2017. godine, koja čini sastavni dio Okvirnog sporazuma, kao i u skladu sa važećim sa tehničkim propisima, pravilima i standardima.

IV CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1. ovog Okvirnog sporazuma iznosi: _____ KM (slovima: _____).

U ukupnu cijenu iz stava 1. ovog člana, uračunat je PDV.

Cijena za usluge navedene u članu 1. ovog Okvirnog sporazuma je fiksna i ne podliježe nikakvim promjenama za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma.

Član 4.

Sporazumne strane su saglasne da će Naručilac predmetne usluge u skladu sa Ponudom Izvršioca, platiti na račun Izvršioca broj: _____ otvoren kod _____ i to plaćanjem u jednakim mjesečnim ratama putem privremenih mjesečnih situacija – faktura (računa) u roku od 10 (deset) dana od dana dostave privremenih mjesečnih situacija Naručiocu.

Izvršilac je saglasan da Naručiocu neće zaračunavati zatezne kamate za zakašnjenje pri plaćanju preko „Trezora“, ako je Naručilac u ugovorenom roku predao nalog za plaćanje, a Izvršilac primio uplatu s odgodom od jednog ili više dana od ugovorenog roka iz stava 1. ovog člana.

V OBAVEZE IZVRŠIOCA I NARUČIOCA

Član 5.

Izvršilac se obavezuje:

- da će premetne usluge pružati savjesno, u skladu sa kvalitetom zahtijevanim Tehničkim specifikacijama Naručioca i važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu usluga;



- da će radio repetitori motorola SLR5500 sa pripadajućom opremom biti kontinuirano napajani sa električnom energijom i to putem postojeće elektroenergetske mreže ili rezervnim napajanjem putem akumulatorske baterije;
- da će uz predhodnu najavu i u dogovorenom terminu omogućiti ovlaštenim licima Naručioca, pristup opremi koja je smještena na radio relejnim (RR) objektima Bjelašnica i Orlić;
- da će odmah obavijestiti Naručioca ako dođe do eventualne štete pričinjene ratom, prirodnim i drugim nesrećama na opremi ili do otuđenja bilo kojeg dijela opreme koja je smještena na radio relejnim (RR) objektima Bjelašnica i Orlić;
- da će u servisu osigurati stalno dežurstvo 24 sata dnevno, 365 dana u godini (24/7/365) za prijavu kvara i na vrijeme dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite i Dispečerskom centru PVJ Kantona Sarajevo kontakt telefon i e-mail adresu dežurnog servisera;
- da će njegov servis u vremenskom periodu od najviše dva sata od vremena prijave kvara od strane ovlaštenih lica Naručioca izaći na teren i pristupiti otklanjanju kvara na opremi koja je navedena u Tehničkim specifikacijama Naručioca u toku trajanja ovog Okvirnog sporazuma;
- da će u toku trajanja ovog Okvirnog sporazuma svaki kvar na opremi koja je navedena u Tehničkim specifikacijama Naručioca otkloniti u najkraćem mogućem roku;
- da će za svaku intervenciju i obavljeni servis sačiniti odgovarajući zapisnik i dostaviti ga Naručioca;
- da će u toku trajanja ovog Okvirnog sporazuma uvijek na zalihama imati određen broj zamjenske opreme i rezervnih dijelova;
- da će u skladu sa članom 4. ovog Okvirnog sporazuma, dostaviti Naručiocu privremene situacije – fakture (račune) na plaćanje;
- da će odmah obavijestiti Naručioca ako dođe do veće šetete na opremi koja je navedena u Tehničkim specifikacijama Naručioca za čiji popravak ili zamijenu su potrebna dodatna finansijska sredstva.

Član 6.

Naručilac se obavezuje:

- da će u slučaju da se predmetne usluga ne vrše u skladu odredbama ovog Okvirnog sporazuma, o tome pismeno obavijesti Izvršioca;
- da će ukoliko ima potrebu pristupa svojoj opremi koja je smještena na radio relejnim (RR) objektima Bjelašnica i Orlić, istu blagovremeno najaviti Izvršiocu usmeno, putem telefona na broj _____ ili pismeno putem faksa na broj _____ ili putem elektronske pošte na e-mail _____;



- da će Izvršiocu dostaviti kontakt telefone i e-mail adrese dežurnih operativaca-dispečera u Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite i Dispečerskom centru PVJ Kantona Sarajevo
- da će izvršiti uplatu ukupne cijene vrijednosti ugovorene roba iz člana 3. ovog Okvirnog sporazuma, na način i u roku utvrđenom u članu 4. ovog Okvirnog sporazuma.

Član 7.

Sporazumne strane su saglasne, da nijedna od njih neće snositi nikakvu odgovornost, niti troškove za eventualnu štetu pričinjenu ratom, prirodnim i drugim nesrećama koje nisu uslovljene ili izazvane njihovom krivnjom na opremi koja je smještena na radio relejnim (RR) objektima Bjelašnica i Orlić, niti za bilo kakvu štetu na navedenoj opremi, uzrokovanu događajima i okolnostima na koje sporazumne strane nisu imali nikakav uticaj.

Član 8.

Sporazumne strane su saglasne, da će se za dodatne usluge za kojima bude iskazana potreba da se hitno pruže (usluge ugradnje rezervnih dijelova i ugradnja nove opreme u slučaju većih šteta – kvarova koje mogu nastati uslijed rata, prirodnih i drugih nesreća, kao i drugih nepredviđenih okolnosti), a koje nisu obuhvaćene ovim Okvirnim sporazumom uz pismenu suglasnost sklopiti aneks Okvirnog sporazuma.

VI IZMJENA ODREDBI OKVIRNOG SPORAZUMA I NJEGOV RASKID

Član 9.

Izmjene i dopune ovog Okvirnog sporazuma mogu se vršiti isključivo u formi aneksa uz pismenu saglasnost obje sporazumne strane, koji kao takav dokument čini sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma.

Član 10.

Ovaj Okvirni sporazum može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od sporazumnih strana, ako su nastali bitni razlozi za raskid Okvirnog sporazuma.

Član 11.

Ako dođe do sporazumnog raskida ovog Okvirnog sporazuma, sporazumne strane sporazumom o raskidu utvrđuju prava i obaveze koje proističu iz raskida Okvirnog sporazuma.

Obavještenje o jednostranom raskidu ovog Okvirnog sporazuma mora se dostaviti drugoj sporazumnoj strani isključivo u pismenom obliku najmanje 30 dana unaprijed i obavezno navesti po kom osnovu se raskida Okvirni sporazum.



VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Okvirnim sporazumom, a pojave se prilikom njegove realizacije primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13.

Sporazumne strane su saglasne da će sve nesuglasice i sporove, koji eventualno mogu da proisteknu iz ovog Okvirnog sporazuma, prvenstveno nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko, iz makog razloga, to ne budu moguće, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 14.

Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika Naručioca i Izvršioca i isti će se primjenjivati do izvršenja svih pojedinačnih obaveza predviđenih ovim Okvirnim sporazumom.

Član 15.

Sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma je Ponuda Izvršioca, broj: _____ od __.__.2017. godine.

Član 16.

Okvirni sporazum je sačinjen u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih svaka od sporazumnih strana zadržava po 3 (tri) potpisana i ovjerena primjerka.

ZA IZVŠIOCA
Direktor

_____ M.P.

Broj: _____
Sarajevo, __.__.2017. godine

ZA NARUČIOCA
Direktor
mr. Mustafa Kovač

M.P. _____

Broj: 22-44-823-___/17
Sarajevo, __.__.2017. godine